



SESOTHO
 GRADE R – BOOK 3
 TERM 3
 ISBN 978-1-4315-0717-7
 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
 14th Edition



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
 Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
 Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
 Uu Vv Ww Xx Yy Zz
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kereiti ya

R



E tshabolotswe e
 bile e tsamaelana le
 CAPS

Lebitso:



basic education
 Department:
 Basic Education
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SESOTHO

Buka

3

Kotara 3





Mdi Angie Motshekga,
Tona ya Thuto ya Motheo



Ngaka Reginah Mhaule,
Motlatsi wa Letona la
Thuto ya Motheo

Dipukutšhomo tša Rainbow tša ngwaga wa mathomo wa Mphato wa R ke maano a Kgoro ya Thuto ya Motheo a go kaonafatša mošomo wa sekolo wa bana ba Afrika-Borwa. Dinyakišišo di bontšha gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe wo bana ba ikhwetšago ba dira ditiro tše di ba fago mafolofolo pele ga Mphato wa 1, ba dira bokaone dithutong tša bona mengwaga ye e latelago - dithutong tša bona tša praemari le tša sekontari. Ke ka lebaka leo go lebelelwago kudu dithuto tša Mphato wa R.

Lenaneothuto la Kgato ya Mathomo le nyaka gore barutwana ba Mphato wa R ba fiwe sebaka sa go tšwetša pele bokgoni bja pele ba ka bala le pele ba ka ngwala gammogo le bokgoni bja tša mmetse, ba tla swanela go hwetša motheo wo o fiilego wa tša thuto gore ba kgone go kwešiša bokaone ge ba ithuta tša Mphato wa 1 le go ya pele.

Ka lebaka leo dipukutšhomo tša Mphato wa R di lebišitšwe go ruta bana le go tšweletša pele mabokgoni a, le dikgopolo tše bohlokwa tša mathomo tše ba di nyakago go aga motheo wa go tša wa go ithuta. Di fa bana sebaka sa go tšwela pele le go ithuta mabokgoni ao a tla ba lokišetšago thuto ya semmušo.

Pele bana ba ithuta go bala ba swanela go ithuta go swara pene le puku le go phetlolla matlakala a yona le go kwešiša gore dipuku di šoma bjang. Ba swanela go kwešiša tswalano magare ga mantšu le diswantšho tše di lego ka pukung le go lemoga gore mantšu mo letlakaleng a agiwa ke medumo gomme a na le tlhalošo. Ka wona mokgwa woo pele bana ba ithuta go ngwala ba swanela ke go tšwetša pele nyalano ya tšhišinyego ya dikwi go ithuta go agega ga dibopego gomme ba tšwela pele ka go hlama maletere. A ke ona mabokgoni a nnete ao dipukutšhomo tše di lebišitšego go a tšwetša pele.

Re a tseba gore bana ka moka ga ba ithute ka lebelo la go swana. Dipukutšhomo tša Mphato wa R di kgontšha barutiši go lebelela lebelo leo ngwana yo mongwe le yo mongwe a ithutago ka lona ge go kgonagala; go boela morago, gape ge go kgonagala ba ya pele ka mo pukung go ya ka bokgoni bja ngwana yo mongwe le yo mongwe. Gape mešongwana ye e tla thuša barutiši go lemoga mathata ao bana ba ka bago le ona ge ba ithuta gore a tle a hlokomelwe pele ngwana a thoma ka dithuto tša semmušo.

Dipukutšhomo tše di kopantšha go ruta tsebotlhaka le go ruta mmetse le mabokgoni a bophelo e le karolo ya merero ye 20 ka go šomiša go bapala le go šomiša mekgwa ya go dira gore barutwana ba bannyane ba be le kgahlego le šedi ya go ithuta. Re hutša gore barutwana ba gago ba tla ipshina ka go šomiša mešongwana ye e lego ka go dipukutšhomo tše, ge ba dutše ba gola ba bile ba ithuta, le gore wena bjalo ka morutiši wa bona o tla thaba le bona.

Ho bapala mmoho



Papadi e nang le bohlaswa e monate!



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SCAN HERE
or visit OMO.CO.ZA
for fun activities in
the OMO Messy
Play Zone.



Kereiti
ya

R

TSE KOPANENG

- Puo ya Lapeng
- Dipalo
- Bokgoni ho tsa bophelo



ya Mosebetsi

1	Dipalangwang	2
2	Mosebetsi eo batho ba e etsang	10
3	Metsi	20
4	Polasing	30
5	Tikoloho e hlwekileng	42

SESOTHO

Buka ya

3



Kotara ya 3




Dipalangwang



Qoqa ka setshwantsho.





Titjhere: Tekena

Letsatsi



Qoqa ka setshwantsho.

Kotara ya 3 – Beke ya 1-5





Qoqa ka pale mme o take se tla etsahala.



A large empty rectangular box with a dotted border, intended for drawing or writing.




Ke modumo ofe o utlwahalang qalong ya lentswe.

d



dipalesa



ditsebe



dieta




dinawa



dierekisi



diborele



Lebitso la ka ke:






Qapodisa modumo ebe o a o hatellisa.

d




dinonyana





Bala mme o bontshe mefuta ya dipalangwang.

Kotara ya 3 – Beke ya 1-5



5						
4						
3						
2						
1						

1.6



Taka lehlakore le leng la sekepe.



Lebitso la ka ke:

Titjhere: Tekena

Letsatsi



2

Mesebetsi eo batho ba e etsang

Kotara ya 3 – Beke ya 1–5








Qoqa ka setshwantsho.







Etsa sedikwadikwe setshwantshong se tsamaelanang le seo motho a se etsang.



2.2



Hlophisa, o kgomaretse ebe o a bala.

Bophelo bo botle	Dijo	Dipalangwang





Ke modumo ofe o utlwahalang qalong ya lentswe.

n



nku



ntlo



naledi




nale



ntja



nama



Lebitso la ka ke

2.4






Qapodisa modumo ebe o a o hatellisa.

n



ntja









2.5



Bala, o take, o be o hatiselise nomoro tshelela.

Kotara ya 3 – Beke ya 1-5






Lebitso la ka ke:



Opa ho latela dinoko.



ngaka

nga ka




rapolasi










ra po la si



sef of ane

se fo fa ne



seahi





se a hi



mosuwetsana







mo su we tsa na



Qapodisa modumo, o hatellise ebe o etsa sedikadikwe setswantshong se qalang ka modumo o fapaneng le e meng.

a



apole



koloi



ahlama

m



molomo



seeta



mose

b



jase



buka



bolo


i



naledi



galase



pidisi

u



hempe



























ulu



tuku



Hodisa paterone.




3

Metsi

Qoqa ka setshwantsho.








Ke modumo ofe o utlwahalang qalong ya lentswe.


P



pente




panana




pene



pere



poone



patsi






Lebitso la ka ke:

3.2



Qapodisa, o hatellise o be o etse sedikadikwe modumong o qapodisitsweng.

p





Hatellisa o tlotse leruarua ka mmala o bolou le tlhapingaledi ka mmala o mokgubedu.


Kotara ya 3 – Beke ya 1-5



3.4



Qoqa ka setshwantsho. Kgomaretsa ditshwantsho tsa dihababi tsa metsing.



Titjhere: Tekena

Letsatsi



Latella nomoro ho thusa sesesi ho fumana letlotlo.

The maze features a diver at the top left entrance. Inside the maze, there is a shark at the top right, a squid in the upper middle, a purple octopus in the middle right, a seahorse in the middle left, a starfish in the lower right, a jellyfish in the bottom left, and a striped eel at the bottom left. A treasure chest is located at the bottom right exit. Six numbered circles (1-6) are placed at various points within the maze paths. A large white arrow points downwards from the entrance area towards circle 1.



Bala o etse letshwao ho lenane le tlase.

--	--



--	--

--	--

--	--

--	--





Qapodisa modumo o utlwahalang qalong ya lentswe.



 <p>letsoho</p>	 <p>leoto</p>
 <p>eleme</p>	 <p>eihlo</p>
 <p>emati</p>	 <p>eino</p>



Lebitso la ka ke




Qapodisa, o hatellise o be o etse sedikadikwe modumong o qapodisitsweng.



Polasing

Qoqa ka setshwantsho.

Kotara ya 3 – Beke ya 6–10





















Qetella paterone.





Arola ditholwana le meroho.

ditholwana	
	
apole	lamunu
	
morara	panana
	
peniapole	pere
	
phopho	perekisi

meroho	
	
dinawa	khabetjhe
	
dierekisi	sepenishe
	
tapole	sehwete
	
poone	mokopu

4.2



Kgomaretsa dikgomaretsi tsa ditholwana le meroho ka moo di tshwanetseng.

ditholwana	meroho








Tlotsa dibopeho tse supileng moleng ka mong o be o hatisetse nomoro supa.

--	--

--	--









--	--



4.4




Taka matheba a lekanang le palo ya ditshwantsho mme o hatiselletse nomoro e bapileng.










Qoqa ka setshwantsho.








Etsa sedikadikwe ho seo re se fumanang ho tse ka lebokosong le qalang.




4.7



Bolela hore di kae kaofela.






le





3





le



le



le



Lebitso la ka ke:



Qapodisa modumo o hatelletsweng ka bokgubedu.

f



folaga



sefofane



feiye



lefielo



sefate







fatuku



Qapodisa, o hatellise o be o etse sedikadikwe modumong o qapodisitsweng.


f




Tikoloho e hlwekileng

Qoqa ka se tshwantsho.

Kotara ya 3 – Beke ya 6–10







Lebitso la ka ke:

Blank writing area with a decorative border.



Kgomaretsa dikgomaretsi ka ho nepahala.



5.2



Hatellisa nomoro mme o take ditshwantsho ho ya ka palo e nepahetseng.

6	
---	--

4	
---	--

7	
---	--

5	
---	--




Ke modumo ofe o utlwahalang qalong ya lentswe.

S



sesepa



sekgo




seeta



sefate



sekolo



sediba



Lebitso la ka ke:







Qapodisa, o hatellise o be o etse sedikadikwe modumong o qapodisitsweng.

S



serubele






Bolela hore di kae kaofela.


Kotara ya 3 – Beke ya 6-10





le



2





le




le



le



le






Qaqang le be le tlotse ka mebala.





Hatellisa nomoro ya robedi.





Seha mme o bapise.



	<p>1</p> <p>•</p>		<p>2</p> <p>••</p>
	<p>3</p> <p>•••</p>		<p>4</p> <p>••••</p>
	<p>5</p> <p>•••••</p>		<p>6</p> <p>••••••</p>
	<p>7</p> <p>•••••••</p>		<p>8</p> <p>••••••••</p>

a



apole

n



nku

p



pitsa

m



mosi

o



topo

d



dula

t



tae

s







seeta

5.9



Taka manaka ho bontsha tsela.






Disehwa



Papadi ya boikgopotso:
 Kopakopanya dikarete ebe o di paka di shebile fatshe. Ebe o fetola tse pedi ka nako ho bona hore di ya nyalana, ha di nyalane dibehe ka thoko. Ha di sa nyalane di kgutlisetse dipakeng. Sheba o bone moo o di kentseng teng. Motho wa pele wa ho fumana tsohle tse nyalaneng ke mohlodi. O ka bapala le "snap" ka dikarete tsena.




Dikarete tsa tatellano:
 Seha dikarete tsena, di behe ka ho latellana ebe o bolela pale hore ho etsahalang tatellanong ka nngwe.



Di buka tsa ho bala:

Latela ditaelo ho iketsetsa buka e sehwanng. Nka buka eo o entseng ho ya hae ho lo e balla metswalle le methaka.





DINTHO TSE SEHWANG



Ha re etseng.

Seha leqephe moo ho nang le mola wa matheba mme o manamise leqephe khafareng e ka morao ho etsa phokhotho. Boloka tseo o di sehileng ka mona hore di se ke tsa lahleha.


DIMANAMISWA

DIMANAMISWA

DIMANAMISWA

DIMANAMISWA







Diphoofolo di batla ho
ja dijalo.

4



Neng ditamati di kgolo
ebile di kgubedu.

5



Re na le meroho e mengata ho
rekisa mmarakeng.

8



Re jala peo

Letsatsi le leng le le leng
Nomsa le Sam ba sebetsa
serapeng sa meroho.

1



Ke tla ja tamati bakeng sa dijo
6 tsa motshehare.



Nomsa o nosetsa dijalo.

3

Haufi re tla ba le ditamati
bakeng sa ho ja.




2



Bohle ba tlile ho boha serapa.

7







Sara o tlamehile hoba dikobong.

4 O ikutlwa a tjhesa.



Sara o na le lefu la Tjhikine Phokose. O na le matheba a mangata.

5



Sara o phetse hantle hape. A ka kgutlela sekolong. Jwale a ka bapala le metswalle.

8



Ho ya bona ngaka



1



Sara o ya ngakeng. Ngaka e re
Sara a dule hae.

6



Sara o na le motjheso. O kula
haholo ho ka ya sekolong.

3



Sara o ikutlwa a kula ho ka ja
dijo tsa hae tsa hoseng.


2




Sara o nwa moriana wa hae.

7

STICKERS



3



12










13





31







33




13









23



24



25

